

ANANSESEM FA HO FAFAFIE

Steve Flatt na okyerewee

Fafiri, nea edi kan koraa no, efi Onyankopɔn ho na afei esen kɔ obiara nkyen. Nanso yeaye anansesem ahorow a efa bɔne fafiri ho a wɔbehwehwe mu na wɔasusuw ho de atoto Onyankopɔn gyinapɛn, Bible no ho.

Anansesem 1 - Onyankopɔn antumi amfa mfiri me da.

Nnipa dodow no ara taa twetwe wɔn ho kɔ ade biako anaa abien a etra so so. Nnipa binom nsusuw se wohia bɔne fafiri biara koraa. Wɔte se Farisini a ɔwɔ Luka 18 a ɔkaa se, "Awurade, meda wo ase se mennye se nnipa afoforo." Na ɔrebɔ Onyankopɔn mpae, w'ani nnye se mewɔ w'afɛ? Nanso mahu se nnipa pii twetwe wɔn ho kɔ akyiri dodo. Wɔhwe wɔn ho na wohu wɔn bɔne a wɔahyehye no tenten no. Wɔde eno toto Onyankopɔn apede a eye ma wɔn asetra ho a wobehu no ho na wɔde ba awiei se: Onyankopɔn ntumi mfa mfiri me da. Onyankopɔn antumi annye me ntom da. Memfata no.

Yebetumi ahu nokware a efa Onyankopɔn bɔne fafiri ho no wɔ Bible mu nyinaa, nanso nkyekyem abien wɔ ho a ema eɔa adi ankasa.

- Romafo 5:6-8 - "Woahu, bere a efata mu, bere a na yɛda so ara nni tumi no, Kristo wu maa amumɔyefo. Entaa mma koraa se obi bewu ama ɔtreneeni, ewom se onipa pa nti obi betumi anya akokoduru awu de. Nanso Onyankopɔn da n'ankasa dɔ adi ma yen wɔ eyi mu: Bere a na yɛda so ara ye nnebɔneyefo no, Kristo wu maa yen." Oh, eno ye ano a eye den.
- Luka 15:11-32 - ɔba Hohwini no ho be. Wei kyere se agya (Onyankopɔn) pe se Ne mma nyinaa, ɔba hohwini no, (yen) sakra na wɔsan ba.

a) Onyankopɔnde kyɛ efise eye ne su se ɔde bɔne kyɛ.

"Onyankopɔn da n'ankasa dɔ adi ma yen wɔ eyi mu: Bere a na yɛda so ara ye nnebɔneyefo no, Kristo wu maa yen." (Romafo 5:8) Den na ekanyan Onyankopɔn ma ɔyee saa? Ade biako ne ɔdɔ su a ɔwɔ. ɔsomafo Yohane a ne mfe akɔ anim no kae keke se, "Yen Nyankopɔn ne ɔdɔ." 1 Yohane 4:8

Nobe a yɛfɛre ɔba hohwini no, wɔato din wɔ ɔkwan a emfata so ankasa. Anka wɔbefɛre no ma afata kese se "Agya ɔdɔfo no Be." Bebu no mu nkrasem no nyinaa nye ɔba no hohwini ho, efa agya no dɔ a eye nwonwa no ho. Bible ma eɔa adi pefee wɔ saa nkyekyem abiesa yi mu ne mmeae afoforo pii se biribiara nni yen ho a ema yefata se Onyankopɔn de kyɛ yen. Biribiara nni ho a yebetumi aye ama no a ema ɔye pe bio denam yen a yewɔ n'afɛ no so. Adeɛ baako pe nti a Onyankopɔn de kyɛ ne se eye ne su se ɔde bɔne kyɛ. ɔye Agya a ɔwɔ ɔdɔ a ɔye pe na yekamfo no wɔ eno ho.

b) Onyankopɔn gyina ho bere nyinaa a wasiesie ne ho se ɔde bekye yen.

Susuw ɔba hohwini ho be no ho hwɛ. Mo awofɔ betumi de eyi aye biako. Ma memmisa wo asem bi. Abarimaa no faa n'agyapade no, nantew kɔe, na ɔsee no. Yennim bere tenten a agyapade no dii, adapen, asram, ebia mfe mpo. Awiei koraa no, ɔsan ba a ɔsan nantew, a ne ho ye mmɔbɔ na ɔkɔm de no. Bere ben na ɔba hohwini no papa pɛe se saa abusuabɔ no san ba na waye krado se ɔde saa bɔne fafiri no bema no? Simma a ɔkɔ ho ne simma biara a saa abarimaa no nni ho bio.

Bere a aberante no reba fie no, agya no huu no bere a na ɔda so ara wɔ akyirikyiri na otuu mmirika kɔɔ ne nkyen. Wɔ saa asem no nyinaa mu no, ne dɔ no anhinhim da na na bɔne fafiri no wɔ ho bere nyinaa ma nea wogyɛ no. Nanso abarimaa no anhu se esiane se watɔ akɔ anansesem no mu nti, atosem a ene se se ɔkɔ a, ne papa rentumi mfa mfiri no da no. Eye awie. Wɔtow abusuabɔ no tuo daa.

Se wokae asem no a, ɔkɔm dee no araa ma anka ɔne mprako a na ɔrema wɔn aduan no mpo adidi. Bere a saa ɔkɔm yaw no kaa no no, awiei koraa no, ɔyɛɛ nhyehyɛe bi. ɔkaa se, "Mesusu se mekɔ fie keke akɔsrɛ se meye akɔa. Wunim nea enti a ɔdwenee se ɔbeyɛ n'agya akɔa? Eye se ogyee atosem a ɔbonsam pɛe se ogye di no dii nti. Worentumi nsan nkɔ da, na se woye saa a, wobeyɛ akɔa. Eno ne atosem koro no ara a ɔbonsam pɛ se yegye di fa ɔsoro Agya no ho nne. Se yen Nyankopɔn wɔ soro wɔ soro a n'akyi akyerɛ yen na ɔne ne de no." hwene wɔ wim na wobobɔw ka se, "Wobetumi asresresre na mepe se wohuruw fa hoops bi mu, yebɛhunu sedee wofata!

c) Bɔne fafiri ye bere a wɔagyɛ atom nkutoo.

Bere ben na abarimaa no papa de kyɛe no? Na wasiesie ne ho na ɔwɔ ɔpe se ɔde bekye no simma a ofii adi no, nanso abarimaa no yerae kosii se ɔsan baa fie na ɔtow ne ho guu n'agya mmɔborohunu so. Saa bere no nyinaa, na ne papa aye krado na ɔretwen se ɔde atade behye n'akyi, ɔde mpetea behye ne nsa, mpaboa ahye ne nan mu na ɔde aduan ahye ne yafunu mu. Nanso saa bere no nyinaa, na abarimaa no nni sika, ɔkɔm de no, na wayera, na ebia wo nso woyerae, mprenpren yi ara.

Woka se, "Onyankopɔn ntumi mfa mfiri me da." AHUNTASEM!! Nokware no ne se ɔno, ɔpe bere nyinaa nanso wobetra ase na woawu mmɔbɔ, mmɔbɔ, na woayera kosi se wobedan wo ho na wode w'ani akyerɛ saa asennua no so akɔhwɛhwe bɔne fafiri a ɔretwen wo no. Eno ne bɔne fafiri fibea a edi mɔ na eno nkutoo.

Onyankopɔn bɔne fafiri retwen onipa biara se obi begye atom nkutoo a. Eno ne asem a eye sen biara a onipa betumi ate se ɔntee da a. Asɛm kɛsee no ne se, yen Nyankopɔn kaa se se wope bɔne fafiri a, esɛ se wogyɛ di se Yesu, Onyankopɔn Ba no, wui wɔ asennua no so se afɔrebɔ maa wo bɔne, nya ɔpe se wobeka se Yesu ne Kristo Nyankopɔn Ba ne w'asetena mu Awurade anaa wura. Mfa nsie, gye di araa ma wobeka akyerɛ obi. Dɔ Yesu, afei wo ne no nye biako wɔ Ne wu mu, denam nsuo adamo a wode wo behye mu, asubɔ, ne din a wobebɔ se ɔmfa nnye wo nkwa, ne Onyankopɔn nyan a wobenyɛn wo se wonante asetena foforɔ mu se honhom mu nipa foforɔ.

Atosem 2 - Me ntumi mfa bɔne nkyɛ _____ da .. Fa obi a wususuw se worentumi mfa mfiri da no din hye mu. Nanso mewɔ akokoduru ka se yen mu dodow no ara fam no, obi wɔ yen asetena mu a eye den yiye se yede bekye no. Ebia obi ye yen biribi anaa ɔkaa yen ho asem bi. Ebia na woanyɛ anaa woanka nea wususuwii se anka esɛ se woye anaa woka. Ebia nea enti a wo bo fuw no mu ye den, ebetumi aye ketewaa bi, ebia esii bere tenten, bere tenten a atwam ni, ebia eye nnansa yi ara, ebetumi aye nneema a etoatoa so mpen pii anaa ade a eba penkoro. Nanso nokwasem ne se, bere a wohwe wo koma mu no, erema woaye mmɔbɔ. Wo bo afuw wɔn na wobepɛ se wode asotwe brɛ wɔn, nanso w'awerehow no rema woakɔto a fiase wɔ abufuw, abasamtu, ne basabasaye dan mu.

Fafiri ne safe a ebema woabue wo afi saa a fiase dan no mu, na ewɔ wo kotoku mu pɛe. Woanya safe no wɔ ha yi ara. Nea emma yentumi nkɔ mu na yentwe saa safe no mfi mu ne anansesem a yeaba se yebetɔ mu a efa bɔne fafiri ho no.

Atosem 3 - Bere sa akuru nyinaa.

So woate saa pen? Bere sa akuru nyinaa. Eno ye atosem. Wotaa de saa asem dedaw no di dwuma okwammone so dodo na enye nokware. Wo suro a yesuro se yebehya asempono no mu no, yefa no se se yebu yen ani gu yaw ne abufuw a yete nka wo obi abufuw mu no so keke anaase yede beto nkyen a, ebeko ara kwa. Dabi, bere twam sa mmarrato a womfa mfiri te se nea bere twam besa ofie fapem a wanto no yiye. Anaase, bere a eretwam no besa oyare mmoawa bi a ewo wo nipadua mu. Bere a eretwam no ma tebea no mu ye den kese. Anansesem ne se bere sa akuru nyinaa - Nokware ne se bere boa ayaresa bere a wopaw nneema a efata nkutoo.

Atosem 4 - Ese se mepow me yaw senea ebeye a mede bekye.

A lot of folks mfa bone nkye efise wopiraa won kese. Wosusuw se se mede kye a, ese se meye m'ade te se nea enye me yaw. Ese se mede saa serew no to m'anim keke na mefa ho na meka se, "Oh, mede akye wo. Dabi, eno anhaw me koraa." Eno nye nokware. Nokwasem ne se, pow a wopow se obi apira no ye senkyerenne a ekyere se onnyinii. Kristoni a ne ho akokwaw a ne bo afuw na ope se ode bone kye no hwe tebea bi nokwarem na oka se, "Wunim, eno na eyee me yaw, eyee me yaw kese. Nanso Onyankopon tumi nti, mepo se meye adwuma fa saa asem no mu na mepo se midi so." Saa nokwaredi no ne ade titiriw a ebema yeafa okwan a eko ahotu mu wo bone fafiri ho nsemma nhoma yi mu. Se wobepow yaw no anaase pow se ansi no siw bone fafiri nhyehye no kwan keke. Afei hwe yie, mma nnta so, na mmom hwe. Mma ense; di so. Mma nnye ntom.

Atosem 5 - Bonefakye ne ahotoso ye ade koro.

Nnipa binom susuw se se wode kye obi a, okwan bi so no, ese se wobue won asetra nyinaa mu na wode won ho to saa onipa no so koraa. Bere a mmarratofoo no ka se, "Oo, wokaa se wode akye me, nanso wonnye me nni seesei." Nanso bone fafiri ne ahotoso nye ade koro.

Fafiri ne ahotoso nye ade koro. Nsonsonoe titiriw no ni. Wode bone fafiri ma kwa. Wonya ahotoso. Yesu kyerekyere yen se yemfa bone nkye obi a ofom yen mpen 70 mpen 7. Ese se ye ye saa wo mfomso koro no ara mpo ho. Wususuw se wubetumi aye no wo mfomso koro no ara so? 70 mpen 7 mpen? Nanso ese se wosan de ahotoso a wowa wo abusuabo bi mu no san nkakrankakra yiye. Mmarato anaa mfomso biara a edi akyi no ma eye den saa ara se wobedi saa ahotoso no ho dwuma.

C. S. Lewis kyere eyi faa bone fafiri ho. Okaa se, "Saa bone fafiri yi nkyere se eho hia se wugye bohye a edi ho no di. Ekyere se ese se woboo mmoden biara se wubekum abufuw biara a ewo wo koma mu, ope biara a wope se wobre saa onipa no ase, wopira anaase wutua ka." Eno ne bone fafiri.

Atosem 6 - Se wode bone bekye a, eye se wo were befi.

Obi se, "Womfaa me bone mfiri me ankasa da efise won were mfii ho da." Yeye nnipa na biribi a eye yaw kese ye agyiraehyede a wontumi mpoa wo yen nkae so, na enye ntem ara na eko poof na eyera bere a yepe no.

Yeremia 31, Onyankopon se, "Mede won bone ne won bone bekye won, merenkae bio." Mintumi mfa saa asem no nhya koraa. Enye se Onyankopon reye nkwakoraa ne mmerewa mpofirim anaase owo Alzheimer yare kakra nti, Onyankopon se mehye bo se meremfa mma bio. Yebetumi de adwempa apaw se yede saa ade no beto yen akyi na yantra so. Mma enko so npue na nsiw yen abusuabo kwan. Dodow a obi ho akokwaw no, dodow no ara na obetumi aye no yiye.

Nokware a Efa Bonefafiri Ho

1. 1. Nnipa a wote saa. Kae senea Onyankopon de akye wo. Eno ne safoa a eye peperepe na eno nti na wode saa asem no na efii adesua yi ase no. Se yegye nokwasem yi tom koraa a, anka yebenya ohaw ketewaa bi a esom bo a yede bekye nnipa afoforo.

Paulo kaa wo Efesofo 4:32 se, "Monnya ayamye ne ayamhyehye mma mo ho mo ho, na momfa mfirifiri mo ho mo ho sedee Onyankopon de kyee mo wo Kristo mu no." Obi a eye den ma no se ode afoforo bone bekye no, beye obi a onni Onyankopon adom ho adwene a ense.

Wɔ Mateo 18 no, Yesu kaa mfatoho bi faa akoo bi a osom ohene na onam okwan bi so boabooa talente 10,000 ano wɔ no ho. sika kese a wode gyina gyinapɛn biara so wɔ onan biara mu. Naa saa akoo no nni okwan biara a obefa so atua ohene no ka. Ofii ase sree ohene no esiane n'abusua nti. Ohene mmaborohunifo no de kyee no, were mfi keke. So wubetumi agye saa asem no adi?

Afei biribi a eye nwonwa sen saa sii. Saa akoo a wode eka kese a ete saa akye no no kohuu ne yonko akoo bi a ode denari oha ka no, se wode toto sika a ne wura de akye no ho a, eye ketewaa koraa. Ohwehwe se wotua no ntem ara a opow n'adesre a ode hwehwe mmaborohunu no na ode no to afiase kosi se obetumi atua. Naa saa akoo a odi kan no nni nea woye ama no no ho hwee. Here's the clincher, Onyankopon hwe kwan se yebeye ama afoforo nea waye ama yen dedaw no. Eno beba bere a yehu nea waye ama yen nkutoo.

2. 2. . Hu se bone fafiri ye nea wopaw na enye nkate. Nnipa pii ka se, mentumi mfa me ho mmra se memfa bone nkye, anaase mentumi mfa me ho mmra se memmisa bone fafiri. Fafiri ye nea obi paw, na enye nkate. Nkate atwa bone fafiri adwuma yi ho ahyia. Eto da bi a, wofre yen se yemfa bone nkye yen bere a nkate biara reko atia no. Asem no ni, ete se biribiara a ewo asetena mu, se wosore ntem paa wo da a emu ye den na emu ye den akyi a wo nkate mpe se wobesore afi mpa so. Nanso woye saa? Wo dee ese se wo. Se woye saa wie a, wo nkate fi ase ye pe. Wowo nea wubetumi apaw wo bone fafiri ho. Se obi hye wo abufuw a, wubetumi aye ho nhwehwemu anaase wubetumi ayi no adi. Wubetumi ako so asuasua no mpen pii na aye fester, anaase wubetumi ayi no adi. Eye nea wopaw, enye nkate.

3. U.nderstand nea efi koma a enni bone fafiri mu ba.Kae senea akoo a odi kan no ne akoo a oto so abien no dii no. Bere a ohene no tee ho asem no 'ofre akoo a odi kan no baa mu. Wo abufuw mu ne wura de no maa afiasehwefo no se wonye no ayayade, kosii se obetua nea ode ka nyinaa.'" Bere a ohene no huu okwan a ofaa so ne obarima foforo no dii no, okaa se, me bone fafiri wo ho ma wo, wokae.

Obi se so saa ayayade a wooka ho asem wo be no mu no ye hell ho senkyerenne? Yiw, ete saa, nanso nea esen saa no, eye hellgya bi a ewo asase so ho senkyerenne. Efise se abufuw ka wo a, eye wo ayayade. Eto wo to afiase se wobetow ahye onipa foforo no so na ekum wo.

So nkae a eye yaw bi wo ho a ema w'ani gye? So yaw bi wo ho a erepira wo? Ma enkɔ. Eye wo ayayade nkutoo. Ebia wokura mu tia onipa foforo no na ebia wonnim mpo. Ebia erempira won koraa, na erekum wo.

Eyi nkutoo ne tebea a metumi akae se yen Nyankopon twee bone fafiri a ode mae no san n'akyi. Ose se wopow pefee se wode nnipa afoforo bekye a, na woatwa bridge no ama me. Folks, momma yennyew bridge a ese se me ne wo twa na yeaako soro no. Eno ho hia dodo se eye bridge; eye bridge a wofre no bone fafiri.

Awurade kyeree yen se yemmɔ mpae se, "Fa yen mfomsoo kye yen sedee yede kye won a wodi yen mfomsoo no." So wope se wobɔ mpae ampa se Awurade, fa kye me wo okwan koro no ara so pɛpɛpɛ senea mede rekye nnipa afoforo no? "Fa yen mfomso kye yen senea yede yen mfomso kye yen no." Afei dee eno ye adwene